



Komporo e sebetsa jwang?

Patricia Ndlovu


Pexels; Pixabay






Kompro e sebeta ka tlhahisoleseding e bitswang 'pokello ya dintlha'.

Pokello ya dintlha e kaba ka mokgwa wa ditlhaku, dinomoro le medumo.



Ha o kenya tlhahisoleseding komporong, o kenya pokello ya dintlha.

Ho thaepa hodima khiboto ya komporo ke tsela enngwe ya ho kenya pokello ya dintlha.



Re sebedisa disebediswa tse latelang ho kenya pokello ya dintlha komporong:

Khiboto (1)

Maose (2)



Re sebadisa disebediswa tse latelang ho kenya pokello ya dintlha ka mokgwa wa medumo le ditshwantsho:

Maekrofounu (3)

Senkadinepe (4)



Hape re fumana pokello ya dintlha komporong.


Pokello ya dintlha yeo re e fumanang komporong e bitswa tlhaiso.

Sebuelahole (5) le sekerini (6) di refa tlhaiso.



Sekerini (6) se re fa tlhaiso ka ditshwantsho, ditlhaku, le dinomoro.

Sebuela hole le difounu tsa ditsebe (7) di fana ka tlhaiso ka mokgwa wa medumo.




Hatewere ke dikarolo tse bonahalang tsa komporo. Ke dikarolo tse tshwarehang.

Sekerini, khiboto, dibuelahodimo, maose, dibuelahole, le difounu tsa hlooho kaofela ke hatewere.




Komporo e hloka software hore re kgone ho e sebedisa.

Software e fana ka ditaelo komporong hore e kgone ho sebeta ka pokello ya dintlha tse fapaneng.



Diprograma le tshebediso ke mekgwa ya softwewere.

Mohlala, o hloka tshebediso ya senkadinepe sematefounung ho nka dinepe le dividio.



Ha o sheba ka hara komporo, o tla bona dikarolwana tse nyane tse bitswang maqhetswana.

Maqhetswana a komporo a tsamaisa tlhaisoleseding hore komporo e sebetse.

—Dipotso

1. Tlhaisoleseding komporong e bitswang?
2. Khiboto le maose ke disebediswa tsa ...
3. Pokello ya dintlha e fumanwang komporong e bitswang?
4. Fana ka mehlala e mmedi ya hatewere.
5. Softewere ke eng?

Buka ena ke ya bobedi letotong la tse nne tse lelekelang dihlooho theknolojing ya komporo.

Buka e qapetswe projeke ya 2021 ya Zenex Ulwazi Lwethu ya dibuka tse balwang.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Komporo e sebeta jwang?

Author/s: Patricia Ndlovu

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi

Illustrator/s: Pexels; Pixabay


Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

